

Originalni naučni rad

Mithat Jugo¹

ANALIZE I POIMANJA SINTAKSIČKIH ISTOKORIJENSKIH FORMI U ARAPSKOJ LINGVISTICI

Sažetak

Repeticija istog leksičkog korijena u dvije ili više riječi vezanih na sintaksičkom nivou je lingvistički fenomen poznat u usmenom i pismenom arapskom jezičkom izrazu. Rad prezentira prirodu istraživanja ovog fenomena u arapskoj klasičnoj i modernoj lingvističkoj misli. Istraživanje pokazuje da su se klasici doticali sintaksičkih istokorijenskih formi u poglavljima: derivacije, apsolutnog objekta, sintaksičkog vezivanja atributa i imenice, kao i u određenim stilskim figurama, iako im ovaj fenomen nije bio prevashodni cilj u njihovim istraživanjima.

Sintaksičke istokorijenske strukture u istraživanjima komentatora Kur'ana i modernoj arapskoj lingvistici dobijaju svoje jasno terminološko određenje i njihovo istraživanje se stavlja u jasne lingvističke okvire. Rad ukazuje na najvažnije studije koje su se bavile ovim fenomenom u svojim istraživanjima, kao i na brojne jezičke funkcije ovog fenomena, poput: kohezije i koherencnosti teksta, argumentativne funkcije struktura te važnu semantičku funkciju.

Ključne riječi: istokorijenske forme, repeticija, gramatika, derivacija, apsolutni objekat, stilske figure, komentatori Kur'ana, arapska lingvistika

Uvod

Sintaksičke istokorijenske forme su jezičke strukture koje se temelje na repeticiji istog leksičkog korijena u dva ili više jezičkih jedinica međusobno vezanih na sintaksičkom nivou. Svojim

¹ Viši asistent, Islamski pedagoški fakultet Univerziteta u Zenici,
jmidho@gmail.com

Rad autora je dostavljen 3. 11. 2013. godine, a prihvaćen za objavljivanje 9. 12. 2013. godine.

fonetsko-sintaksičkim sastavom koji se temelji na repeticiji istog leksičkog korijena i oblikuje u različite sintaksičke forme, poput: glagol + subjekat **قال قائل سبحاً**, regens + infinitiv **والسابحات سبحة**, imenica + atribut **راضية مرضية**, genitivna veza **عمل عامل** i druge sintaksičke oblike, predstavljaju značajan stilski izraz koji se pojavljuje u različitim žanrovima usmene i pisane riječi arapskog jezika. Vidljivo je prisustvo ovih formi u različitim funkcionalnim stilovima te tekstu Kur'ana, kao najuzvišenijem stilskom izrazu na arapskom jeziku, što upućuje na njihovu važnost i funkcionalnu ulogu koju vrše u tekstu. Bogatstvo istokorijenskih sintaksičkih oblika i njihova upotreba u brojnim mjestima kur'anskog teksta su jedan od razloga za istraživanje ovog fenomena u okviru arapske lingvističke misli. Ovim radom se želi ponuditi teorijski osvrt na prirodu istraživanja arapskih klasika; gramatičara, stilista, komentatora Kur'ana/mufesira ovog jezičkog fenomena, kao i istraživanja koja su vođena u modernoj arapskoj lingvističkoj misli, s ciljem istraživanja njihova poimanja, prirodu metodološkog programa kojim su se vodili pri istraživanju, te prikazati rezultate do kojih su došli u istraživanju uloge fenomena u jeziku.

Istraživanje fenomena u arapskoj gramatici

Poznato je da su arapski gramatičari istraživali problem repeticije u području **pojačanja (koroboracije)** التوكيد, dijeleći ga na dva dijela: leksičku **repeticiju** التكرار اللفظي, koju dijele na različite vrste: repeticija slova, riječi, rečenica, te značenjsku repeticiju التكرار المعنوي. U okviru ovih istraživanja, gramatičari nisu ukazali na repeticiju istog korijena pri formiranju sintaksičkih jezičkih formi. Iako se nisu bavili ovim fenomenom, to ne znači da su ga u potpunosti izostavili u svojim istraživanjima. Praktičan gramatički diskurs obiluje upotrebom sintaksičkih istokorijenskih formi. Vrlo je primjetno, u klasičnom stilskom izrazu, da gramatičari otvaraju svoja izlaganja jezičkih problema, oslanjajući se na hipotetičko pitanje *in qāla qā'ilun* „ako neko kaže“, (Al-'Anbārī, 1995), jezičku konstrukciju koja se temelji na repeticiji leksičkog korijena (ق - و - ل) u subjektu i glagolu datog pitanja. U istraživačkom pogledu, fenomen repeticije istog korijena riječi kod gramatičara, u kontekstu sintaksičkog formiranja, tretiran je kroz tri različite jedinice, i to: derivaciju الاستداق, absolutni objekat المفعول المطلق te sintaksičko vezivanje atributa i imenice zasnovano na istom leksičkom korijenu riječi الصفة والموصوف.

Derivacija leksema je prepoznatljivi specifikum arapskog jezika koji predstavlja veoma važno jezičko sredstvo koje omogućuje razvoj arapskog jezika, obogaćujući ga velikim brojem leksema koji se razlikuju u morfološkom i semantičkom pogledu. Klasične studije, uglavnom, definiraju derivaciju na način: izvođenja jedne forme iz druge, s njihovom istovjetnosti u osnovnom značenju riječi i njenom leksičkom korijenu, te određenoj formi, oblikovanju, tako da izvedena riječ upućuje na osnovno značenje, kao i zaseban korisni semantički dodatak, i to zbog razlike u pojedinim harfovima i obliku riječi, poput: ضَارِبٌ *dāribun* od حَدَرٌ *daraba*, te حَذَرٌ *hadirun* od حَادِرٌ *hadara* (Aş-Şuyūtī, 1958:1/346). U drugoj definiciji derivacija se definira: „Izvođenje jednog leksema iz drugog, pod uslovom njihove značenjske i strukturalne podudarnosti i različitosti u formi“ (Al-Ğurğānī, 1991/43). Za razliku od klasika, definicija koju navode studije novijeg datuma je, u određenom smislu, preciznija. Derivacija predstavlja generiranje leksema jednih iz drugih i njihovo vraćanje na jedan korijeniti osnov koji određuje njihovu strukturu, a koja aludira na njihovo međusobno osnovno značenje, kao i na novo zasebno značenje (Şubhī Aş-Şāliḥ 1981:174). Ibn Ĝinnī, jedan od tradicionalnih gramatičara, puno je doprinio razjašnjenju ovog problema i njegovoj upotrebi u jezičkoj analizi (Ibn Ĝinnī, s. d. 2/134). Svojim pristupom derivaciji, s aspekta njene definicije i podjele, njegova studija je osnov za izučavanje i razumijevanje derivacije u arapskom jeziku. Gramatičari poput Ibn 'Aqīla, Ibn Ĝinniyya i drugih, baveći se derivacijom, u okviru svog metodološkog pristupa, na način njenog definiranja, direktno se dotiču osnovnog elementa na kome se temelje istokorijenske forme (Ibn Ĝinnī, s. d. 2/134; Ibn 'Aqīl, 1985:2/169). Bavljenje gramatičara problemom derivacije upućuje na činjenicu da gramatika u klasičnom smislu ima šire značenje od same sintakse koja u shvatanju arapskih klasika podrazumijeva sintaksu i morfologiju. Derivacija leksema u kontekstu istokorijenske repeticije predstavlja temeljni element nastanka ovog jezičkog fenomena. Sintakšičko vezivanje dva ili više leksema derivirana iz istog korijena je, u osnovi, proizvod leksičke derivacije, a ona je veoma važno istraživačko poglavlje arapskih gramatičara. Bavljenjem ovim lingvističkim pitanjem gramatičari ukazuju na osnovni element na kome počiva fenomen istokorijenskih formi u arapskom jeziku.

Apsolutni objekat, kao jedna od najfrekventnijih formi istokorijenske repeticije u arapskom jeziku, neizostavno je poglavlje gramatičara i jedno od poglavlja u kome gramatičari na direktn način ukazuju na fenomen sintaksičkih istokorijenskih formi. Apsolutni objekat kod Ibn 'Aqīla je infinitiv u akuzativu koji potvrđuje regens, pojašjava ga ili brojno određuje, poput: ضربتْ ضربتْ زيداً سرتْ سيرْ زيراً ضرباً *darabtu darban, sirtu sayra zajdin, darabtu darbatayni* i njegov naziv *muṭlaqan* – absolutni je zbog njegove direktne privrženosti regenu, tj. bez potrebe za prijedlogom ili njemu sličnim, čime se razlikuje u odnosu na druge akuzative..., (Ibn 'Aqīl, 2/169). U kontekstu određenja absolutnog objekta, lijepo je podsjetiti na definiciju Zamahšarija koji kaže: „Apsolutni objekat je infinitiv iz koga se izvodi glagol, a njegov naziv je zbog deriviranja glagola iz njega, a Sībawayh ga zove *hadas, hadsan*, a ponekad ga zove *fi'�* – akt, koga dijeli na *mubham* – neodređen, poput *darabtu ḍarban*, i *mu'aqqat* – određen, poput *darabtu ḍarbatan, ḍarbatayni*“ (Az-Zamahšarī, 1993:1/55). Zamahšarī upućuje i na نائب المصدر *nā'ibū-l-masdār* – zamjenik infinitiva, pojašnjavajući da se glagol vezuje za nešto što nije njegov infinitiv, a koji je u njegovu značenju, i to na dva načina: infinitivnom i neinfinitivnom. Infinitiv, tako, ima dva načina, nešto što se podudara s infinitivom u njegovom korijenu, poput riječi (وَاللَّهُ أَنْبَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ تَبَاتٌ) (نوح: 17)؛ (... وَتَبَيَّنَ إِلَيْهِ تَبَيَّنَ) (المزمُول: 8) i infinitiv koji se razlikuje od njega u leksičkom korijenu قعدتْ منعاً *qa'adtu ǵulūsan*, i حبستْ جلوساً *habistu man'an*, i neinfinitivno poput riječi ضربتْ أنواعاً *darabtu anawā'an* – na razne načine, kakvim udarcem, a od toga je رجع القهري *rağ'a al-qahqariy*, قعدتْ القرفصاء *ištamala as-sammā'*, اشتمل الصماء *qa'adtu al-qurfuṣā'*, što predstavlja određeni način povratka, obuhvaćanja i sjedenja, a od toga je i ضربته سوطاً *darabtuhū sawṭan*, poput bića sam ga udario (Az-Zamahšarī, 1/55).

Na osnovu ponuđenih definicija absolutnog objekta, da se primjetiti da gramatičari ukazuju na fonetsko jedinstvo između regensa i infinitiva koji ga potvrđuje (Ibn 'Aqīl, 2/169; Az-Zamahšarī, 1/55). Kroz ponuđene definicije uočljivo je da se „apsolutni objekat vezuje za glagol deklinativnim (flektivnim) obilježjem, a on je akuzativ, kao što je to slučaj i s ostalim objektima. Akuzativno određenje absolutnog objekta i njegova razlika u odnosu na druge objekte nije dovoljna, već i njegov morfološki oblik absolutnog objekta pomaže u njegovom

određenju; tj. neophodno je da on bude infinitiv pomenutog glagola, što znači da glagol i infinitiv imaju isti leksički korijen i stoga sve što vrši funkciju apsolutnog objekta u značenjskom smislu, a nije iz istog leksičkog korijena, se naziva u terminologiji gramatičara *zamjenik apsolutnog objekta – nā'ib 'an mafūl muṭlaq'* ('Abdullaṭīf, M. H. 1982:194). Govoreći o korijenskom jedinstvu regensa i infinitiva i njihovom dovođenju u strukturalno-sintaksičku povezanost, gramatičari na direktn način ukazuju na najvažniji element na kojem se zasniva fenomen strukturalno-sintaksičkih istokorijenskih formi. Iako se gramatičari u samom metodološkom polazištu nisu vodili korijenskim jedinstvom u svojim istraživanjima, njihove smjernice su veoma važne u teorijsko-praktičnom istraživanju ovog fenomena u svjetlu drugačijih teorijskih pristupa.

Jedna od teorija koja pokušava objasniti međusobnu vezanost sintaksičkih jedinica na drugačijoj osnovi od one koja je poznata i utjelovljena u klasičnoj gramatičarskoj teoriji regensa i njegovom ishodištu u vezivanju dva ili više elementa u sintaksičke strukture, jest teorija تضافر القرآن „*taḍāfur al-qarā'in* – međusobna isprepletenost kontekstualnih veza“, koju razvija Tammām Ḥassān. On ubraja određenost – *taḥdīd* تحديد, kao i intenzifikaciju *tawķīd* توكيد u implicirana kontekstualna vezivanja među strukturama. Tako se međusobnim leksičkim fonetskim sastavom glagola i njegova infinitiva intenzivira značenje akta kojeg vrši glagol, jer infinitiv je *ismu-l-hades* i njegov dolazak poslije glagola je intenziviranje samog akta kao i intenziviranje značenja glagola (Tammām Ḥassān, 1998:198). U kontekstu ove teorije učešće više eksplikiranih i impliciranih kontekstualnih veza među leksemima pojačava njihovu povezanost, iz čega se mogu iščitavati različita sitaksičko-semantička viđenja. Ovom teorijom se Tammām Ḥassān pokušava oslobođiti teorije regensa u arapskoj gramatici i na ovaj način želi izbjegći brojna nejasna pitanja i nedoumice nastale na pitanju regensa i njegove validnosti u objašnjenju suodnosa gramatičkih jedinica koje učestvuju u gradnji sintaksičkih struktura.

U kontekstu ove implicirane značenjske poveznosti između dva elementa, vidljivo je da je istokorijenska jezička repeticija ili derivacija jednog leksema iz drugog i njihova sintaksička povezanost element koji određuje i intenzivira željeno značenje u strukturi i važan element koji upućuje na jednu od kontekstualnih veza. S ovakvim pristupom apsolutnom objektu i njegovom značenju gramatičari se na jasan način dotiču ove pojave, i to na

način kako to odgovara njihovom gramatičkom pristupu u istraživanju jezičkih problema.

I treće poglavlje gdje su klasici u dosluhu s ovom pojavom je **deriviranje pridjeva iz imenice** i njihovo postavljanje u strukturalni-sintakšički atributski kontekst, s ciljem iskazivanja pojačanog značenja. Na ovaj strukturalni izraz ukazuje *Sibawayh*: „Pitao sam ga o njihovom govoru: *mawtun mā'it*, موت مات شغل شاعر شاعر *ši'arun šā'ir*, odgovorio je: S time se želi izraziti intenzivnije značenje i izražaj stvarne sposobnosti izvršenja čina, što odgovara njihovom govoru: *hammun nāsib*, تهافت مهارات *rādiyah*“ (*Sibawayh*, 1988:3/385). U istom kontekstu naveden je govor Uzvišenog: I govore حجراً محجوراً *hiğran mahğuran*, kao i حراماً محرماً *harāman muharraman*, čime se želi iskazati čistoća (udaljenost) od određenih stvari, tj. udaljiti od sebe nešto, kao da je rekao: „Zabranujem to potpuno حراماً محرماً *harāman muharraman*“ (*Sibawayh*:1/326). Na ovu pojavu su ukazali i drugi gramatičari poput Ibn Sīrāfiya (As-Sīrāfi, s. a. 4/135), Ibn Sirāga (Ibn Sirāg, 1988:3/84), kao i lingvisti i leksikografi i filolozi poput Ibn Manzura u *Lisānu-l-'arab*, navodeći brojne primjere: شيب شائب *šayban šā'ib*, kojima se želi izraziti glorificirano značenje u govoru, وأشتعل الرأس شيئاً شاعر شاعر *ši'arun šā'ir*, koji nema glagola, waṣṭa'ala ar-r'asu šayban je u akuzativu specifikacije, a rečeno je da je apsolutni objekat, jer kada se kaže waṣṭa'ala, to je kao da se kaže شاب شيب *šāba* i pojačava sa شيب شيب *šayban* (Ibn Manzur, korijen (شيب)). A Aş-Şujuṭī u *Al-Muzhiru* navodi cijelo poglavlje ove vrste repeticije ذكر الألفاظ التي جبى بها توكيدا مشتقة من اسم المؤكّد govor Al-Fārābiya iz Dīvān al-'adab: „To je bilo u al-ğāhiliyyah al-ğahlā', a on je intenziviranje prvog, putem derivacije iz njegova imena, kojim ga pojačava, kao što se kaže: وتد watidun wātid, حاضح حاضح *hidğun hādīğ*; mutna voda koja se skuplja na izvoru i hamğun hāmīğ. A kaže 'Abū 'Ubajda u Al-ġarīb al-muṣannifu: Kaže se ليل لانل *laylun lā'il*, شغل شاغل شاغل *šuglun šā'gil*, موت مات شيب شائب *šayban šā'ib*, ويل ويل *waylun wā'il...*“ (Aş-Şujuṭī, 2/246-249). Na osnovu prikazanog, da se zaključiti da vezivanje imenice i njenog atributa na istokorijenskom leksičkom korijenu pojačava njihovu međusobnu povezanost, što se reflektira u semantici date forme.

Istokorijenski fonetski sastav regensa i njegova sljedbenika ima značaj u flektivnom određenju riječi u arapskom jeziku. Ovaj oblik, vrlo često, omogućava različitu flektivnu analizu i određenje njihove sintakšičke funkcije, što uslovjava različitu semantiku

datih struktura. Nije rijedak slučaj u arapskim analizama rečeničnih jedinica da im se pripisuje više od jedne gramatičke funkcije. رسولاً وَأَرْسَلَنَاكَ لِلنَّاسِ takо, u pojedinim tefsirima određuje se kao حال akuzativ stanja (Ibn 'Āšūr: 4/197), a na drugim mjestima određuje se kao المفعول المطلق absolutni objekat (Al-'Aqbarī: 1/375). Na osnovu prikazanog vidljivo je da su Sībawayh i drugi gramatičari, kao i leksikografi i filolozi, ukazali na sintaksičke forme zasnovane na istom leksičkom korijenu, kao i njihovu semantičku značajku u okviru spomenutih jedinica, ali bez detaljne analize koja bi u tom periodu pokrenula istraživanja ovog fenomena na zaseban način.

Fenomen u arapskoj stilistici

Stilistika je jedna od najstarijih jezičkih disciplina u kojoj su Arapi učinili veliki doprinos. Kao što je poznato, istraživanja u arapskoj stilistici tekla su na dva nivoa:

- 1) Strukturalni nivo, gdje su stilisti uviđali sve stilske promjene koje se dešavaju na površinskoj jezičkoj strukturi.
- 2) Semantički nivo, koji se dešava uslijed upotrebe stilskih sredstava.

S obzirom na to da se fenomen istokorijenskih formi dešava u samoj strukturi jezika, stilisti su se dotakli ove pojave u okrilju tropa, i to kroz raličite stilske figure koje se često naslanjaju na repeticiju istog korijena, poput: *tağnīsa* – paronomazije, *reddu-l-'ağz 'alā aṣ-sadr* – simploke, *al-mušākalah* – zeugma i drugih, sagledavajući stilsku vrijednost koju nose u tekstu.

Ibn M'utaz, kao osnivač ove znanosti علم البدع (*'ilmu-l-badī'i* – znanost o pjesničkim ukrasima, tropika) u arapskoj stilistici, indirektno se dotakao repeticije istokorijenskih formi u okviru paronomazije – *tağnīsa*, gdje ukazuje na fonetsku sličnost, kao osnov postojanja ove stilske figure (Ibn Al-M'utaz, 1967/25). S obzirom na to da se paronomazija vrlo često zasniva na derivaciji iz jednog korijena, ovaj segment je izazvao raspravu među stilistima; ulazi li ono što se zasniva na derivaciji iz jednog korijena u okrilje *tağnīsa* – paronomazije. Şafadī uslovjava: da bi se nešto što je izvedeno iz istog korijena ubrajalo u paronomaziju, neophodno je da jedan od članova bude lično ime ili da se desio prijelaz stilskog značenja u drugo značenje gdje se gubi međusobno značenje. Tako أَزْفَ 'azifatu-l-'azifa nije *tağnīs* – paronomazija, osim ako

'āzifa nije lično ime, tj. ime koje znači Sudnji dan. U tom slučaju '*azifatu-l-'āzifa* ulazi u stilski okvir paronomazije (Aş-Şafadī s. a. 77). Ovaj smisao slijedio je Ibn Hilāl al-'Askari koji neke oblike zasnovane na *ištiqāqu* – derivaciji ne ubraja u okvir *tağnisa*, već ih naziva *taṣrīf* (Al-'Askarī, 1971/33). Tako *taṣrīf* postaje drugi terminološki izraz kojeg su koristili stilisti, a ima direktnu vezu s repeticijom istog leksičkog korijena riječi kao osnove pri formiranju ove stilske figure. Neki od stilista su ovaj tip repeticije svrstali u okvir stilske figure *ištiqāq* – derivacije, odvajajući ga od *tağnisa*, poput Qudame bin Ĝ'afara (Qudāmah bin Ĝ'afar, 1979:3) i Ar-Razija (Ar-Rāzī, 1985:62). U okviru paranomazije se pojavljuju i drugi terminološki izrazi u arapskoj stilistici, poput: *ğinās ištiqāq* (paronomazija derivacije) ili *muğānis* koji se pojavljuju kod Ibn Sināna Al-Hafāġīya (Al-Hafāġī, 1969:185) te *ğinās* (paronomazija) As-Sakkākī (As-Sakkākī, 1987:430). U kontekstu ove stilske figure stilisti su ukazali na istokorijenski osnov kao temelj na kome se gradi ova figura, a to je i ujedno osnovni element nastanka strukturalno-sintaksičkih formi repeticije istog jezičkog korijena.

Stilisti su se dotakli ovog jezičkog fenomena kroz druge trope, i to na način izbora jezičkih primjera koji se podudaraju s nekim od oblika fenomena repeticije istokorijenskih formi. Neki od primjera zeugme – *mašākalah* koji se podudaraju s oblicima istokorijenske repeticije su:

قال تعالى: (...فَمَنْ أَعْنَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْنَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا أَعْنَدَى عَلَيْكُمْ...). قال تعالى: (وَإِنْ عَاقِبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ...).

U strukturalnom pogledu, kur'anski ajeti koje stilisti često navode za ovu stilsku figuru u sintaksičkom pogledu su uslovne rečenice, koje se često naslanjaju na istokorijenski korijen u protazi i apodozi. Stoga one predstavljaju jednu od frekventnih istokorijenskih sintaksičkih formi. Vidljivo je u prvom primjeru da su apodoza i protaza zasnovane na istom leksičkom korijenu 'a-d-y (ع-د-ي) te leksičkom korijenu s-h-r u drugom primjeru. Stilska figura simploke – *raddu-l-'aġz 'alā as-sadr* u strukturalnom pogledu je često u dosluhu s repeticijom istokorijenskih formi, u formi ekspresivnih rečenica koje se zasnivaju na istokorijenskoj osnovi uvodnog dijela govora i njegovog zaključka. Simploka je stilski izraz u kome postoji jezička veza između uvodnog dijela govora i njegovog zaključka. Ponekad je povezanost između dva dijela semantičke prirode, uslijed čega se dešava koherentnost govora između dva dijela (Ibn 'Abī al-'Iṣbā', s. a. 36). Kur'anski ajeti kojima stilisti pojašnjavaju simploku su:

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ

كَانَ غَفَارًا (نوح:10). قال تعالى: (... وَتَحْسَنَ النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَأُ...) (الأحزاب:37).

Tu su i primjeri kojima se objašnjava stilska figura *ibhām* – stilsko zasjenjivanje značenja, s ciljem njegove glorifikacije. 'Alāwī pojašnjava značenje '*ibhāma* riječima: „Znaj da ciljno značenje, ako se navede na nejasan način u govoru, koristi stilskom izrazu. Takav izraz uzhićuje i glorifikuje. A to, svakako, dotiče uši slušaoca. Recipijent u spoznaji ovog značenja rasplinjuje pažnju na različite strane.“ (Al-'Alāwī, 1982:2/78). Kaže Uzvišeni: *فَأَتَبْعَثُهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشَّيْهِمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشَّيْهِمْ* (طه:78) "قال "A faraon je za njima s vojskama svojim krenuo, ali su ih talasi mora prekrili²; قال تعالى: *وَقَعَلْتَ فَعَلْتَكَ الَّتِي قَعَلْتَ وَأَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ* (الشعراء:19).
قال تعالى: *فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ I uradio si nedjelo³ koje si uradio i još si nezahvalan.*

قال I objavio robu Njegovu ono što je objavio, قال مَا أَوْحَى (النجم: 10).
قال I snašlo ih je ono što ih je snašlo. U kontekstu istokorijenskih formi, ovi ajeti vrlo jasno pokazuju oblik repeticije istog korijena koji se često javlja u imenici i odnosnim rečenicama na koju se odnose.

Negativna i pozitivna antiteza – *tibāqu as-salb wa-l-īgāb* u primjerima koje navode stilisti u sintaksičkom smislu umnogome korespondira s ekspresivnim rečenicama koje se često naslanjaju na repeticiju istog korijena. Antiteza – *tibāq* predstavlja „spajanje između dva glagola koji imaju zajednički infinitiv, jedan afirmativan, a drugi u negaciji, imperativu ili prohibitivu“ (Al-Qazwīnī, 1983:480). Uzvišeni kaže:

(فَلَا تَحْسُنُوا النَّاسَ وَأَخْسُنُونَ..) (المائدة:44) Zato se ne bojte ljudi, već se bojte Mene.

U svjetlu arapskih istraživanja u domenu stilistike možemo zaključiti da su stilisti imali doticaj s ovim fenomenom te da ga svrstavaju u okvir stilskih sredstava. Vidljivo je da su se ta istraživanja vodila u okviru njihovog metodološkog programa i interesa. Oni se nisu vodili ovim fenomenom u svojim istraživanjima, što je uslovilo da on bude razjedinjen na različita stilska poglavља u okviru stilskih figura. Moglo bi se kazati da bi

² Vidljivo je da se Korkut, u dijelu ajeta koji se odnosi na istokorijenske forme, vodio tefsirskim tumačenjem značenja ajeta, a ne leksičkim značenjem date strukture.

³ Riječ „nedjelo“, kako ga prevodi Korkut, proizvod je kontekstualnog tumačenja. S doslovnim prijevodom kur'anskog izraza osjetio bi se kur'anski stilski izraz, čak i u prijevodu.

ovaj fenomen sa svojim širokim spektrom oblikovanja mogao poslužiti kao jedno od mogućih ishodišta u stilskim istraživanjima i na toj osnovi objedinjuje brojne stilske figure koje, u osnovi, egzistiraju na repeticiji leksičkog korijena. Na taj način bi se olakšalo izučavanje tropa kao jedne od važnih disciplina arapske stilistike.

Njihov nedostatak je i to što su se istraživanja vodila u okviru rečenice i izabranog primjera, a ne u tekstu kao cjelini, što čini studije arapske stilistike i retorike djelomičnim u okviru lingvističke misli.

Fenomen kod komentatora Kur'ana

Iako naznake o sintaksičkim istokorijenskim formama u istraživanjima gramatičara i stilista nisu dovoljne, ipak možemo konstatirati da su veoma dragocjene i da su temeljne u teorijskom istraživanju i razumijevanju ovog fenomena.

S obzirom na to da je fenomen veoma rasprostranjen u kur'anskom tekstu, važno je ispitati do koje mjere su komentatori Kur'ana ukazali na ovaj fenomen, jer često knjige koje komentarišu Kur'an predstavljaju prave riznice jezičkog znanja i ubrajaju se među tradicionalne izvore u izučavanju arapskog jezika. U pogledu analize ove lingvističke pojave doprinos mufesira je veoma bitan, jer je njihov metod u komentarisanju kur'anskih ajeta uslovio neizostavan doticaj ovom fenomenu, što pomaže u teorijsko-praktičnom razumijevanju ove pojave. Nakon detaljne analize različitih tefsirskeh izvora, neophodno je istaći da nismo našli jasan pristup ovom fenomenu u klasičnim tefsirima. (Aṭ-Ṭabarī, 2000) Vidljivo je da oni nisu poklanjali veliku pažnju tropima kao segmentu stilskog oblikovanja kur'anskih ajeta. A mufesiri koji su temeljili svoje komentare u razumijevanju značenja Kur'ana i poklanjali veliku pažnju jeziku kao osnovi razumijevanja su: Zamahšariji, 'Alūsi, te Ibn 'Āṣūr. Ovi mufesiri su ukazali na dragocjene naznake u pogledu razumijevanja smisla ovog jezičkog fenomena i njegove strukture. Iz nekoliko komentara u kojima pojašnjavaju neke od sintaksičkih formi repeticije istog korijena, od kojih su neki i deriviranje pridjeva iz imenice i njihov atributski kontekst, očituje se njihovo jasno razumijevanje ovog fenomena. U ovom kontekstu smo pronašli nekoliko tefsirskeh komentara koji, nedvojbeno, upućuju na to da su mufesiri zastali i ukazali na strukturu i značaj ovih jezičkih formi. „Običaj je Arapa da opisuju

nešto deriviranjem iz iste imenice, a radi iskazivanja jačeg intenziteta značenja, poput: ظليل *zillun zalīl*, što se puno javlja na paradigmu فاعل *fā'ilun*, a dolazi i na paradigmu مفعول *mafū'lun*, poput حجرًا محوّرًا *hiğran mahğūrān te nasyan mansiyān*“ (Al-'Alūsī, s. d. 3:99-100). Komentarišući dolazak atributa *al-muqantarah* المقطرة (al-qanātīri al-muqantarati), mufesiri ukazuju na to da se njime želi izraziti ogromno uveličanje, jer deriviranje atributa iz imenice koju opisuje, ako je već poznat imenitelj po tom atributu, navješće, u konačnici, glorifikaciju o njemu, kao što se kaže: *laylun 'alyal*, *zillun zalīl*, *dahyatun dāhyā'*, *ši'arun šā'irun*, *'ibilun m'abbalah*, *'alāf mu'allafah* (Al-'Alūsī, 3:40).

Kaže Zamahšarī: Riječ *al-muqantarah* nastala od riječi قنطر *qintār* intenzivira značenje, kao što je govor: *'alf mu'allafah* i *badratan mubdiratan*. (Az-Zamahšarī, 1407:1/343). A u kontekstu primjera ظللاً *zillan zalīlan* mufesiri komentarišu da je dolazak atributa *zalīl* iz istog leksičkog korijena radi semantike potpunog dosezanja ciljanog opisa. Ponekad ovakav opis dolazi na oblik فعل *fa'il*, kao što je u ovom primjeru, te primjerima: *dā'un dawiyy*, kao i oblikom أفع *af'ul*: poput govora: *laylun 'alyul*, *yawmun 'aywum*, kao i oblikom فاعل *fā'il*: poput govora: *ši'arun šā'ir*, *nasbun nasib* (Ibn 'Āshūr, 2000:4:159).

U Keššafu se navodi: ظللاً *Zalīlan* je atribut deriviran iz leksema ظل *zillun* radi intenziviranja njegova značenja. Kao što se kaže: *laylun 'alyul*, kao i *yawmūn 'aywum* i slično tome (Az-Zamahšarī, 1:523; 'Abu Hayyān, 1993:3/275). Razi komentariše ovaj primjer na način da je rečeno: *zillan zalīlan*, jer arapske zemlje su u žiži toplove. Tako je hlad u tim zemljama jedan od najvećih znakova rahatluka, zbog toga je semantika ovoga – *kināya* – alegorija o rahatluku, a njegov opis sa *zalīl* je glorifikovanje značaja rahatluka ('Abu Hayyān, 3/286).

Druga sintaksička forma na koju ukazuju mufessiri je istokorijenski osnov **glagola i njegova subjekta**. Ibn 'Āshūr u kontekstu ove forme komentariše kur'anski primjer أزفت الآذفه *'azifatu-l-'azifah*, pa kaže: „Glagol (azifat) prati subjekat deriviran iz istog glagola zbog unošenja straha kod recipijenta, a koji ga odvodi u razumijevanju ovog događaja u svim mogućim pomislima, u pogledu određenju događaja koji se približio, a već je jasno da je nešto teško, jer je navedeno poslije upozorenja.“ (Ibn 'Āshūr, 27:156).

Tu su i drugi primjeri koji upućuju na istraživanje komentatora Kur'ana u pogledu ove jezičke strukture. I riječi: سَأَلَ sa'ala sā'ilun odgovara značenju riječi سُئِلَ su'ila jer dolazak subjekta glagola iz istog korijena glagola ne doprinosi znanju o izvršiocu radnje. Odustajanje od riječi da se kaže: *su'ila bi 'adabin*, riječima (سَأَلَ سَأْلَ بَعْدَابَ) *sa'ala sā'ilun bi 'adābin*) je zbog jasnijeg opisa ovog čudnog pitanja (Ibn 'Āshūr, 29:143). Vrlo je bitno primjetiti da se ovi primjeri vezuju i usredstvuju na slušaoca, što upućuje na argumentativnu snagu ovih sintaksičkih formi nastalih na jednom korijenu riječi. Iako su mufesiri ukazali na ovaj fenomen u strukturalno-semantičkom smislu, ipak se može kazati da mufesiri nisu iskoristili ovaj fenomen u komentaru u njegovom potpunom jezičkom značaju koji ima u kur'anskom tekstu. Primjetno je, na osnovu komentara, da mufesiri nisu obraćali dovoljno pažnje na fonetsko-fonološku ulogu glasa u tumačenju kur'anskog jezika.

Fenomen u modernoj arapskoj lingvističkoj znanosti

Na osnovu lingvističkih istraživanja da se primjetiti da arapski lingvisti istražuju ovaj fenomen u okviru djelomične repeticije – partial repetition i leksičke repeticije, onako kako ga tretira zapadna lingvistička praksa. Definicija *De Beaugrand* o djelomičnoj repeticiji, koja glasi: „Različita upotreba jednog korijena riječi“ (De Beaugrand and Dressler, 1981:79-80), zasigurno, obuhvaća i strukturalne sintaksičke forme nastale repeticijom istog korijena riječi. S obzirom na to da je derivacija osnovni način bogaćenja arapskog jezika koji obiluje pojedinačnim leksičkim formama, a koje se često vezuju u sintaksičkom smislu, arapski lingvisti, neki na direktn, a neki na indirektn način, ukazali su na sintaksičko formiranje istokorijenskih formi koje se na izvjestan način razlikuju od djelomične repeticije koju su izučavali zapadni lingvisti. U kontekstu ove teme pojavljuje se nekoliko izvora koji upućuju na ovaj lingvistički fenomen. Najvažniji izvor koji na jasan način ukazuje na ovaj fenomen je studija *'Ab'ādu al-'arabiyyah wa tārīhu tatawwurihā wa 'alāqātihā bi bāqiyati al-lugāti as-sāmiyyah* – Fāliḥ bin Šabib Al-'Ağmī (Riyad, Maṭābi'u an-našr al-'arabī, 1994). U svojoj studiji Al-'Ağmī se dotakao određenih formi i ciljeva ove pojave, pod naslovom *'Asalīb al-mutağānisah*. Ova studija je ponudila razumijevanje fenomena i otvorila obzorja izrade magistarskom radu koji je

tretirao ovu tematiku u okviru kur'anskog teksta i uvela je u obzorje lingvističkog poimanja, pod naslovom *Takrār siyāg al-ğadr al-wāhid fi-l-Qur'ān al-karīm-dirāsah ad-dilāliyyah* (Repeticija istokorijenskih formi u Kur'anu. Semantička studija).⁴ Sagledavajući ovaj fenomen u okrilju arapskih lingvističkih istraživanja u teorijsko-praktičnom pogledu možemo konstatirati da ova istraživanja ukazuju na nekoliko funkcija i nekoliko važnih lingvističkih činjenica koje se vežu za ovaj vid repeticije, a osnovno je:

Kohezija teksta; kroz mogućnost raznovrsnog oblikovanja ova vrsta repeticije utječe na jaču i ljepšu povezanost teksta u cjelini te predstavlja važan kohezioni faktor. Mogućnost derivacije više leksema iz jednog korijena riječi i njihova raznovrsna konekcija zasnovana na dva ili više leksema čine tekst kohezivnijim i koherentnijim (Ğamīl 'Abdulmağid 1998:101). Mogućnost raznovrsne derivacije je i sama odlika arapskog jezika koja ga razlikuje u odnosu na druge jezike, jer je derivacija u arapskom jeziku bogata i raznovrsna (Ibn Ĝinnī, 1/5-14, 2/135-139). Formalna konekcija, koja se provodi putem jezičkih sredstava, a koja obuhvaća i istokorijenske forme, povezuje tekst od samog početka do kraja, od naslova preko njegovog sastava, i obezbjeduje najviši stepen konekcije i samog slijeda između svih dijelova teksta te najviši stepen tekstualnosti, onako kako to predstavlja nauka o tekstu (De Beaugrand and Dressler, 1981:36; preneseno od 'Ibrahīm, 2007:105). Svaki od tih elemenata koji može biti riječ, sintagma, rečenica, pasus sa svojim dijelovima i različitim oblicima, bez sumnje, doprinosi razvoju teksta. S obzirom na to da se fenomen istokorijenskih sintaksičkih formi, u osnovi, zasniva na fonetskoj sličnosti, taj glasovni aspekt je osnov na kome se temelji te tako doprinosi harmoniji teksta. Poznato je da fonetska je sličnost, u shvatanju lingvista, važno fonetsko-koheziono sredstvo u tekstu ('Azzah Šibl Muhamad, 2007:128). Na funkciju kohezije teksta ovih jezičkih oblika ukazao je *Subḥī Al-Faqqī* koji, u kontekstu kohezije kur'anskih sura, spominje repeticiju koja nastaje „deriviranjem iz jednog korijena riječi“ kao oblik repeticije koji se podudara s fenomenom istokorijenske repeticije i doprinosi koheziji kur'anskih ajeta i sura. Tako primjer وَمَا قُدْرَةُ اللَّهِ حَقٌّ *Oni ne veličaju Allaha onako kako ga treba*

⁴ U osvjetljavanju ove teme sam učestvovao izradom spomenutog magistarskog rada odbranjenog 2011. na Univerzitetu Kralj Saud, Riyad.

veličati (Al-'Anām 91; Az-Zumar 67) koga navodi Al-Faqqi, konstatira da istokorijenski fonetski sastav između dva elementa doprinosi koheziji kur'anskog teksta (Şubhī Al-Faqqī, 2000:2/25-26, 2/30). Na ovu funkciju ukazuje i Ğamīl 'Abdulmağīd u kontekstu poetskog teksta (Ğamīl 'Abdulmağīd, 1999: 39-58) te 'Azzah Śibl Muhammed u teorijskom određenju kohezije i njenih sredstava u arapskom jeziku ('Azzah Śibl Muhamad, 145-147). Svi ovi teoretičari ishodište u promatranju ove funkcije pronalaze u studijama zapadnih lingvista De Beaugrand i Halidaya and Ruqaiya Ḥasana u kontekstu njihovih istraživanja o konekciji i konektivnim sredstvima u jeziku (Halliday and Ruqaiya Hasan, 1976:274).

Koherentna funkcija teksta je važan aspekt sintaksičkih formi o kojoj govore lingvisti. Bez sumnje istokorijenske forme nose i semantički smisao, što utječe na koherentnost teksta. Na važnost ovog oblika ponavljanja u pogledu koherentnosti teksta ukazuje Ğamīl 'Abdulmağīd. On navodi poetski tekst *Kaṣīdah al-māṭar* (Pjesma o kiši) od Badra Šākira As-Siyāba kao primjer utjecaja repeticije u koherentnom pogledu (Ğamīl 'Abdulmağīd, 1998:81). Repeticijom određenih dijelova proizvodi se i oblikuje značenje. 'Abdulmağīd ovu funkciju repeticije pronalazi u onome do čega su došli De Beaugrand i Dressler, tj. iskazivanju značenja u poetskom tekstu. Oblik poetskog teksta je vrlo važan jer se putem istovjetne ili djelomične repeticije realizuju zamišljena značenja.

Argumentativna snaga u govoru je važna funkcija ovih formi. Na ovu funkciju ukazuje Muhammed Al-'Abd. Razumijevanje argumentacije u terminološkom značenju je prošlo kroz tri etape i svaka od njih ima svoje zasebno shvatanje:

- prva etapa se odnosi na period prije nove ere i to na Aristotelovo ili filozofsko razumijevanje argumentacije,
- druga etapa se odnosi na period islamske civilizacije, gdje je argumentacija sinonim riječi debata i
- treća etapa koja se odnosi na dvadeseti vijek, gdje se argumentacija ubraja u filozofsko i jezičko značenje gdje se profilira kao lingvistička teorija u diskursnoj analizi.

Teorija argumentacije je jedna od lingvističkih teorija po kojoj je poznata francuska lingvistička škola. Teorija argumentacije se još uvijek razvija i konačno shvatanje argumentacije je još uvijek teško odrediti. Tako se razumijevanje argumentacije Andersena i Dovre razlikuje u odnosu na shvatanje Perlemana i Tyteca te razumijevanje

argumentacije kod Dicrota i Anascombe. (Al-'Abd, 2002:br.60/65; Şawlah, 2007: *Al-hiğāğ fī al-Qur'an min hilāli 'ahammi hasā'iṣihī al-'uslūbiyyah*).

Muhammed al-'Abd u svom radu ovu vrstu repeticije definira kao repeticiju dva ili više elementa iz istog korijena i njihovo vezivanje u neki od oblika sintaksičkih formi (Al-'Abd, 2002:br.60/65). On ukazuje na to da je ovakav način oblikovanja frekventan u arapskom govoru i bez sumnje glasovno utječe na recipijenta u govoru. Jezički oblici: glagol + subjekat, glagol + apsolutni objekat, kao i drugi oblici zasnovani na istom korijenu, u argumentativnom kontekstu, glasovnom sličnošću utječe na ponašanje sagovornika tokom debate. إقدار الله القادرین، تقویته الأقویاء، القدرة القادرة، نشر الناشرین، قول القائلین، جبریة الجبارین، شکر الشاکرین، سعی لها سعیها، سلک مسلکا کوје navodi iz govora *Ihvānu aṣ-ṣaffā* i drugih, svojom fonetskom sličnošću glasovno utječe na sagovornika (Al-'Abd, 2002:br.60/65).

Fāliḥ Al-'Aqmī na jasan način ukazuje na fenomen istokorijenskih oblikovanja (Al-'Aqmī, 1994:57). On ovaj oblik lingvističkih formi ubraja u klasični stil govora koji gubi na značaju u dobu pisma. Fonetska sličnost leksema je obilježje samitskih jezika u kojima preovladava usmeni govor. On smatra da su ove strukture i navođenja viška riječi u govoru s ciljem postizanja muzičke komponente, čime se utječe na recipijenta, više glasovno nego značenjski (Al-'Aqmī, 177). Oblici poput *du'āun dā'in*, قول قائل دعاء داع qawlun qā'il te brojevi رابع أربعة *rābi'un arb'a*, po njegovom mišljenju, predstavljaju višak u pisanom književnom izrazu (Al-'Aqmī, 177). Teoretsko poimanje sintaksičkih istokorijenskih formi se razvijalo dugi historijski period.

Posljednja studija koja tretira ovu tematiku u okviru kur'anskog teksta i uvodi je u obzorje lingvističkog poimanja je *Takrār siyāq al-ğadr al-wāhid fil-Qur'ān al-karīm-dirāsah ad-dilāliyyah* (Repeticija istokorijenskih formi u Kur'anu – semantička studija). Ova studija ukazuje na jedanaest frekventnih sintaksičkih formi u Kur'anu, a one su: a) Glagol + subjekat (سورة يوسف: 26) (wa ṣahida وشهد شاهد), b) Pasiv glagola + subjekat (الأعراف: 204) (quri'a قرئ القرآن), c) Glagol + subjekat + objekat, (ولَا تَزِرُ وَازْرَةً وَزْرً) (الأنعام: 164) (wa lā taziru wāziratun wizra uhrā), d) Glagol + opći objekat (الحديد: 25) (laqad arsalnā rusulanā bi-l-bayyināt) (وسلّموا رسليماً)، e) Regens + apsolutni objekat, (الأحزاب: 56) (wa sallimū taslimān) (أوسلّمناك)، f) Glagol i akuzativ stanja, (النساء: 79) (wa 'arsalnāka rasūlan) (للناس رسولاً)، g) Genitivna veza (prvi المضاف) (wa 'arsalnāka rasūlan)، h) Imenica + atribut (مريم: 23) (nasyan شفاعة الشافعين) (المدثر: 48) (المضاف إلية) + drugi član genitivne veze (šāfi'a atu aṣ-ṣāfi'īn).

mansiyyan), i) Glagol + povratna zamjenica + odnosna rečenica, **(الْجَمْ:** *fagħšāḥahā mā ġaššā*), j) Pogodbena rečenica (**فَغَشَّاهَا مَا غَشِّيَ..**)⁵⁴ (protaza + apodoza), .(١٩) **(وَإِنْ تَعُودُوا نَعْدُ)** (*wa in ta' ūdū na'ud*), k) Ekspresivne rečenice (glagol traženja + odgovor) **(فَلَاتَخْشُوهُمْ..)** (**الْبَقْرَةُ:** *fa lā taħsawhum waħšawnī*). Svaka od ovih sintaksičkih struktura ima brojne sintaksičke oblike koji, u kontekstu kur'anskog teksta, vrše tekstualnu funkciju i iskazuju željenu semantiku.

Vrlo je interesantno primijetiti da se svaka od ovih modernih lingvističkih studija u istraživanju ovog fenomena temelji na izabranom korpusu tekstova, što ih odvaja od klasičnih arapskih istraživanja uobličenih u gramatici i arapskoj stilistici.

Zaključak

Na osnovu iznesenog možemo kazati da su klasična i moderna arapska lingvistička istraživanja uočila fenomen sintaksičkih istokorijenskih formi i s različitim intenzitetom pristupila njegovu istraživanju.

I pored toga što se gramatičari nisu vodili ovim fenomenom u svojim istraživanjima, oni su, na jasan način, ukazali na fenomen sintaksičkih istokorijenskih formi, kao i na semantiku koju imaju u jeziku, i to kroz poglavlja derivacije, apsolutnog objekta te sintaksičkog vezivanja atributa i imenice u arapskom jeziku.

Površinska struktura sintaksičkih jedinica je važan segment arapske stilistike pa su istokorijenske sintaksičke forme u ovim istraživanjima izučavane u okviru nekoliko stilskih figura: paronomazije, zeugme, simploke, antiteze te stilskog zasjenjivanja, i to na način navođenja primjera koji korespondiraju s jednim od oblika istokorijenskih formi. Izučavajući pojavu u okviru primjera, a ne teksta, čini istraživanja gramatičara i stilista djelomičnim s aspekta moderne lingvističke misli.

Metodologija kojom se, uglavnom, vode komentatori Kur'ana dovela je do toga da oni zastanu na nekoliko formi istokorijenske repeticije i ukažu na semantiku ove pojave u kontekstu nekoliko ajeta, odnosno teksta, što ih čini predvodnicima u razmatranju određenih jezičkih pitanja u okviru tekstu.

Lingvisti su u promatranju ove pojave otišli korak dalje te su svoja istraživanja temeljili na lingvističkom korpusu. Tim načinom su otkrili različite sintaksičke istokorijenske oblike, kao i njihovu funkciju koju vrše u tekstu. Oni su ukazali na nekoliko važnih funkcija koje vrše sintaksičke istokorijenske forme u tekstu, kao što su:

kohezija, koherentnost, argumentativnost te muzikalnost i harmoničnost teksta.

Literatura

1. Al-'Abd, M. (br. 60, 2002) *An-Naṣṣu al-hiḡāḡī al-'arabī-dirāsaḥ fī wasā'ili al-'iqnā'i*. Maḡallah an-naqd al-'adabī fusūl. Qāhirah: Al-hay'atu-l-miṣriyyah al-'āmmah li-l-kitāb.
2. 'Abdullaṭīf, M. H. (1402/1982) *Fī binā'i-l- ḡumlati-l-'arabiyyah*. Al-Kuwayt: Dāru-l-qalam.
3. Al-'Aqmī, F. Š. (1415/1994) *'Ab'ādu-l-'arabiyyah-dirāsaḥ fī fiqhi al-luḡah al-'arabiyyah wa tārīḥ tatawwurihā wa 'alāqātihā bibaqiyiyati al-luḡāti as-sāmiyyāḥ*. Riyad: Maṭābi'u an-našr al-'arabī.
4. Al-'Alāwī, Y. b. H. (1402/1982) *At-Tirāz al-mutaḍammin li-'asrārī l-balāḡah wa 'ulūmi haqā'iqi-l-i'aḡāz*. 1. izd. Bayrūt: Dāru-l-kutubi-l-ilmiyyah.
5. Al-'Anbārī, 'A.-l-B. (1995) *Kitāb 'asrār al-'arabiyyah*. Bayrūt: Dāru-l-ḡil.
6. Ibn 'Aqīl, B. A. (1985) *Šarḥ Ibn 'Aqīl*. Damask: Dāru-l-fikr.
7. Al-'Askarī, 'A. H. (1971) *Kitāb as-ṣina'atayn al-kitābah wa aš-ši'ar*. Qāhirah: Īṣā Bābi Al-Ḥalabī.
8. Ibn 'Āshūr, M. T. (2000) *At-tahrīru wa at-tanwīru*. Beyrut: Mu'assasah at-tārīḥ al-'arabī.
9. 'Azzah, Š. M. (2007) *'Ilmu luḡati an-naṣṣī-an-nazariyah wa at-tatbīq*, 1. izd. Al-Qāhirah: Maktabatu-l-'ādab.
10. De Beaugrand and Dressler (1981) *Introduction to text linguistics*. London: Longman.
11. Čamil, 'A. (1999) *Balaḡātu an-nāssi*, 1. izd. Qāhirah: Dāru Garib.
12. Čamil, 'A. (1998) *Al-badī'u bayna al-balāḡati-l-'arabiyyati wa al-lisāniyātī an-nasiyyah*. Qāhirah: Al-hay'atu-l-miṣriyyah al-'āmmah li-l-kitāb.
13. Ibn Činnī, O. (s. a.) *Al-Hasā'is*. Bayrūt: Dāru-l-hudā.
14. Al-Faqqī, S. 'I. (1431/2000) *'Ilmu al-luḡati an-naṣṣī bayna an-nazariyatī wa at-tatbīq-dirāsaḥ tātbiqiyah alā as-suwar al-makiyyah*. Qāhirah: Dār Quba.
15. Al-Ḥafāḡī, I. S. (1389/1969) *Sirru-l-fasāḥati*. Qāhirah: Maṭba'atu Muḥamad 'Ali.
16. Halliday, M. A. K. and Ruqaiya, H. (1976) *Cohesion in English*, 2. izd. Longman Group Ltd 197.
17. Ḥassān, T. (1418/1998) *Al-luḡah al-'arabiyyah m'anāha wa mabnāhā*, 3. izd. Bayrūt: 'Ālamu-l-kutub.
18. 'Ibrahīm, A. I. (1428/2007) *Balaḡātu-l-hiḡāḡī fī aš-ši'ar al-'arabī-ši'ar ibn ar-rūmī namudağan*, 1. izd. Qahirah: Maktabatu-l-'ādab.
19. Ibn 'Abī al-'Isb'a, Z. A. M. (s. a.) *Badi'u-l-Qur'an*, 2. izd. Qahirah: Nahḍatu miṣra li-at-ṭibā'ah.

20. Ibn Manzūr, M. M. (s. a.) *Lisānu -l-'arab*. Bayrūt: Dār ṣādir.
21. Ibn Al-M'utaz, 'A. (1967) *Kitāb al-badī'i*, objavio: Ignatiyus Kračkovski. Bagdad: Maktabatu-l-muṭannā.
22. Al-Qazwīnī, Al-Ḥ. (1403/1983) *Al-īdāh*, 5. izd. Bayrūt: Dāru-l-kitāb al-lubnānī.
23. Qudāmah bin Ġ'afar, 'A.-l-F. (1399/1979) *Ǧawāhiru-l-'alfāz*, 1. izd. Bayrūt: Dāru-l-kutubi-l-'ilmīyah.
24. Ar-Radiyy, I. (1996) *Šarḥ ar-radiyy 'ala-l-kāfiyah*. Bengāzī: Čāmi'atu Qār Yūnus.
25. Ar-Rāzī, F. (1985) *Nihāyatū-l-īgāz fī dirāyati-l-'i'ağāz*. 'Amman: Dāru-l-fikr.
26. Aṣ-Ṣafadī, S. (s. a.) *Ǧinan al-ġinās fī 'ilm al-badī'i*, 1. izd. Bayrūt: Dāru-l-kutub al-'ilmīyah.
27. As-Sakkākī, 'A. Y. (1407/1987) *Miftāḥu-l-'ulūm*, 2. izd. Bayrūt: Dāru-l-kutubi-l-'ilmīyah.
28. Ṣawlah, A. (2007) *Al-hiğāğ fī al-Qur'an min hilāli 'ahammi hasā'isihī al-'uslūbiyyah*. Beyrut: Dār al-Farabī.
29. Sībawayh (1988) *Al-Kitāb*, 3. izd. Qāhira: Maktabatu al-ḥāniḡī.
30. Ibn Sirāğ, 'A. B. (1408/1988) *Al-'uṣūl fī an-naḥw*, 3. izd. Bayrūt: Mu'assasatu ar-risalah.
31. As-Sīrāfī, 'A. S. (s. a.) *Šarḥ Kitāb Sībawayh*. Bayrūt: Dāru-l-'ilmīyah.
32. Ṣubhī Aṣ-Ṣāliḥ (1981) *Dirāsah fī fiqhī al-luḡah*, 9. izd. Bayrūt: Dāru al-'ilmī li-l-malāyīn.
33. Aṣ-Ṣuyūṭī, Ğ. (1958/1378) *Al-Muzhir fī 'ulūmi al-luḡah wa anwā'iha*, 4. izd. Al-Qāhira: Dāru 'ihya al-kutubi al-'arabiyyah/Isā Al-Bābī Al-Halabī.
34. Aṭ-Ṭabarī, M. Ğ. (2000) *Čāmi'u-l-bayān fī t'awīl-l-Qur'an*. Bayrūt: Mu'assasatu ar-risālah.
35. Az-Zamah̄šarī, Ğ. (1407) *Al-Kaṣṣāf 'an ḥaqā'iq ḡawāmiḍi-t-tanzīl wa 'uyūni-l-'aqāwīl fī wuḡūh at-t'awīl*. Bayrūt: Dāru-l-kitābi-l-'arabi.
36. Az-Zamah̄šarī, Ğ. (1993) *Al-mufaṣṣal fī san'ati-l-'i'arāb*, 1. izd. Bayrūt: Dār wa Maktabatu-l-hilāl.

Original scientific article

ANALYSES AND UNDERSTANDINGS OF SYNTACTIC SAME-ROOT FORMS IN ARABIC LINGUISTICS

Mithat Jugo, MA., Senior Assistant

Abstract

Repetition of the same lexical root in two or more words related to the syntactic level is the linguistic phenomenon known in oral and written Arabic language expression. The paper presents the nature of research of this phenomenon in the classical and modern Arabic linguistic thought. The research shows that the classics touched upon same-root syntactic forms in the following sections: derivation, the absolute object, syntactic binding of attributes and nouns, and in certain stylistic figures, although this phenomenon has not been a primary objective of their research.

The same-root syntactic structures get their clear definition of terminology in the research of commentators of the Qur'an and in modern Arabic linguistics, and their research is placed in clear linguistic frameworks. The paper points out the most important studies that have dealt with this phenomenon, as well as a number of linguistic features of this phenomenon, such as: cohesion and coherence of the text, argumentative function of structures, and an important semantic function.

Keywords: same-root forms, repetition, grammar, derivation, an absolute object, figures of speech, commentators of the Qur'an, Arabic linguistics

م. مدحت يوغو

كلية التربية الإسلامية - قسم اللغة العربية - جامعة زنيتسا
تحليلات صيغ الجذر الواحد التركيبية ومفاهيمها في الدراسات
اللغوية العربية

الخلاصة:

تكرار الجذر اللغوي الواحد في كلمتين أو أكثر على المستوى التركيب ظاهرة لغوية مشهورة في التعبير الشفاهي والكتابي في اللغة العربية. يقدم البحث دراسة لطبيعة هذه الظاهرة في التفكير اللغوي العربي القديم والحديث. يظهر البحث بأن القدامى درسوا صيغ الجذر الواحد التركيبية في الأبواب الآتية: الاشتقاد، المفعول المطلق، الصفة والموصوف، وكذلك في بعض الوسائل البلاغية على الرغم من أن هذه الظاهرة لم تكن هدفاً هادفاً في بحوثهم. نجد التعريف الاصطلاحي الواضح لصيغ الجذر الواحد التركيبية عند مفسري القرآن واللسانيات العربية الحديثة وكما نجد أن هذه الظاهرة في دراساتهم وضعت في إطار لغوي واضح.

يشير البحث إلى أهم الدراسات التي اهتمت بهذه الظاهرة وكذلك إلى عديد من وظائفها، مثل: التمسك واتساق النص، الوظيفة الحاجية للتراكيب، وكذلك الوظيفة الدلالية.

الكلمات الجديدة: صيغ الجذر الواحد، تكرار، النحو، الاشتقاد، المفعول المطلق، الوسائل البلاغية، مفسرو القرآن، اللسانيات العربية.